Particulars of Applicant
utWmUluAwM egutWrwf EdeacnwvuLuh cTcnuawkea

Full Name:

cnwn wmwhiruf
National ID Card No. (For Maldivians) : Passport No. (For foreigners):

urwbcnwn uDWk Ediawgcnwa cnwkcaetiycawr ihevid (wmwncaeaIsEdib) urwbcnwn cTOpcsWp

Nationality: Birth Certificate No. (If a foreigner is a minor):

utwycaimuawq (wmwncaejcauk wDuk IsEdib) :urwbcnwn egcTekifcTes eguhwvudcnwfua
Gender: Male Female Date of Birth

cscnij cnehirif cnehcnwa cKIrWt cnwfua
Permanent Address:

Atoll / Island

Current Address:

csercDea ELua urWhim
Atoll / Island

Contact No. Mobile Phone

cliawbOm cnOf
E-mail

cliaem-Ia
(Optional މަޖުބޫރެއް ނޫން(
Bank Account No. in Maldives:
urwbcnwn cTcnuawkea ckcnEb
Bank Account Name:
cnwn egcTcnuawkea ckcnEb
Bank Name:
cnwn ckcnEb

DECLARATION އިޤްރާރް
1- I hereby request to open and maintain a Securities Account in the MSD with the particulars given above.

Date cKIrWt

FOR DEALING COMPANY USE ONLY ހަމައެކަނި ޑީލިން ކުންފުނީގެ ބޭނުމަށް

Broker License No:

urwbcnwn cscnwsiawl rwkOrcb

ހަމައެކަނި އެްމ.އެސް.ޑީގެ ބޭނުމަށް FOR MSD USE ONLY

Form No: Client's MSD account number:

urwbcnwn cmOf urwbcnwn cTcnuawkea ID.csea.cmea

Entered by: Remarks:

tcrWfw irukTWncae : އިތުރު ބަޔާްނ
Authorised by:

ctWrwf cnid wdcauh

c

3rd Floor, Gadhamoo Building, Boduthakurufaanu Magu, Male'
Phone: 330 6868 Fax: 330 5034

(cnudurwf umcnWa) 1 cmOf Edea cnwvuLuh cTcnuawkea csITiruaikes

cSwr iaWLowtwa

MALDIVES SECURITIES DEPOSITORY COMPANY PVT LTD

csercDea ImiaWd

website: www.msd.com.mv

SECURITIES ACCOUNT OPENING FORM 1 (Individuals)

Additional Identification
Provided (For foreigners) :

C-85/2008

Authorised Signature & Stamp
of Dealing Company.

3- މަތީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކަށް ބަދަލެއް އަތުވެއްޖެނަަމ، އެކަން އެްމ.އެސް.ޑީ އަށް 7 މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމަކުން އަންގާނަމެެވ.

called/ emailed / collected

wfenwgiawlwb/wfcSokcliaemIa/wfWLug

… ….

… ….

A C /-

Applicant's Signature
).If applicant is below 18 years, then guadian has to sign(
އެކައުންޓް ހުޅުވަންއެދޭ ފަރާތުގެ ސޮއި
)18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަ ކުއްޖެއްނަމަ ސޮއި ކުރާނީ ބެލެނިވެރިޔާއެެވ.)

Please sign in the 2 boxes below.

. cSwmurukiaosiawgILog 2 WviawgIrit

Date, Name & Signature

iaos ,cnwn ,cKIrWt

cSwr iaWLowtwa

1- މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތައް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޕޮސިޓަރީ އެކައުންޓެއް އެްމ.އެސް.ޑީގައި ހުޅުވައި ބަލަހައްޓާ ދިނުމަށް އެދެމެެވ.

2- އެްމ.އެސް.ޑީ ޤަވާޢިދުތައް އަހަރެންނަށް ލިބި، ކިޔައި، އެޤަވާޢިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވަމެެވ. (އެްމ.އެސް.ޑީގެ ޤަވާޢިދު އެްމ.އެސް.ޑީ ވެބްސައިޓް www.msd.com.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެއެެވ.)

2- I have received and read the rules of MSD and hereby agree to comply those rules of MSD. (MSD rules are available at MSD website, www.msd.com.mv)

3- If there is any change to the information provided above, I hereby agree to inform MSD within 7 working days.

cawturwbcnwn enELug

އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި: Documents required for Account Opening:
ދިވެހި ރައްޔިތެއްނަމަ: Locals:
1. Photocopy and Original of valid National
1. މުއްދަތުހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލާއި ފޮޓޯކޮޕީ. IdentityCard(NIC).
18 .2 އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖެއްނަމަ: 2. Incaseofa minor(below18years);
a. Original and photocopyofa valid National
a. އެކުއްޖާގެ މުއްދަތުހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލާއި ފޮޓޯކޮޕީ (އައި.ޑީ Identity Card of minor)if minor do not
ކާޑު ހައްދާފައި ނުވާނަމަ، އައި.ޑީ ކާޑު ނަންބަރުވާ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓްގެ އަސްލާއި have NIC, then original and photocopy of
birth certificatewhich has NIC numberon
ފޮޓޯކޮޕީ(it).
b. ކުއްޖާގެ އައި.ޑީ ކާޑުގައި ބެލެނިވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު ނެތްނަމަ ކުއްޖާގެ އުފަންދުވަހުގެ b. Original and photocopyofbirth certificate
should be provided if NIC does not give
ސެޓްފިކެޓްގެ އަސްލާއި ފޮޓޯކޮޕީ. thenameofparents.
c. ކުއްޖާގެ މަންމަ ނޫނީ ބައްޕަގެ މުއްދަތުހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ c. Original and Photocopyofa valid National
IdentityCardoftheparent.
އަސްލާއި ފޮޓޯކޮޕީ. d. If there is a legal guardian then original
d. ޤާ and photocopyofhis/herNational Identity
ނޫނީ ބެލެނިވެރިޔެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެފަރާތުގެ މުއްދަތުހަމަނުވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން
card and original and photocopy of the
އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލާއި ފޮޓޯކޮޕީ އާއިއެކު އެފަރާތަކީ ޤާނޫނީގޮތުން އެކުއްޖާގެ ޤާނޫނީ document to confirm that legally he/she
hasbeenappointedaslegalguardian.
ބެލެނިވެރިޔެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ލިޔުމެއްގެ އަސްލާއި ފޮޓޯކޮޕީ.
3. Ifform cannot be submitted in personthen it
3. އެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް އެދޭފަރާތައް އެމް.އެސް.ޑީއަށް ޙާޒިރު ވެވެންނެތްނަމަ ބަދަލުގައި މީހަކު can be submitted through a representative.
Then the original and photocopy of a valid
ފުނުވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ފޮނުވާއިރު މަތީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ތަކެތީގެ އިތުރަށް ބަދަލުގައި
National Identity Card of representative need
އައްނަ މީހާގެމުއްދަތު ހަމަނުވާ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ އަސްލާއި ފޮޓޯ ކޮޕީ tobesubmitted.
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ބިދޭސީއެއްނަމަ: Foreigners:
1. Photocopyofvalid Passportand photocopyof
1. މުއްދަތުހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓްގެ ކޮޕީއާއެކު ނަމާއި އުފަން ތާރީޚް އަންގައިދޭ އެހެން އެއްވެސް ލިޔުމެއްގެ
anyotherdocumentconfirmingthefull name
ކޮޕީއެއް. anddateofbirthoftheapplicant.
2. Incaseofa minor(below18years);
2. އުމުރުން 81 އަހަރުނުވާ ކުޑަކުއްޖެނަމަ:
a) Photocopy of valid Passport or birth
a. މުއްދަތުހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކްޓްގެ ކޮޕީއެއް. certificate and photocopy of any
document confirming that he/she is the
b. ބައްޕަ ނޫނީ މަންމަގެ މުއްދަތުހަމަނުވާ ޕާސްޕޯޓްގެ ކޮޕީ، އެފަރާތަކީ ޤާނޫނީގޮތުން އެ ކުއްޖާގެ
parentorthelegalguardianoftheminor.
ބައްޕަ ނުވަތަ މަންމަކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ އަދި ބައްޕަ ނުވަތަ މަންމަގެ ނަމާއި އުފަން b) Photocopyofvalid Passport ofthe parent
or legal guardian and photocopy of any
ދުވަސް އަންގައިދޭ އެހެން އިތުރު ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީއެއް the full
other document confirming name
c. ޤާނޫނީ ބެލެނިވެރިއެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެފަރާތުގެ ޕާސްޕޯޓް ކޮޕީއާއެކު އެފަރާތަކީ ޤާނޫނީގޮތުން anddateofbirthoftheparentorthelegal
guardian.
އެ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިއެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ. އަދި އެފަރާތުގެ ނަމާއި އުފަން ތާރީހް
އަންގައިދޭ އެހެން އިތުރު ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީއެއް.
ނޯޓް: Note:
Account Opening Form can be submitted 
 އެކައުންޓު ހުޅުވަންއެދޭފޯމް ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ޑީލިންގ ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް throughalicensedDealingCompany.
އެމް.އެސް.ޑީ އަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. Formsareavailableat: 
 1. MaldivesSecuritiesDepositoryPvtLtd(MSD).
ފޯމް ލިބެން ހުންނާނީ:
2. MSDWebsite(www.msd.com.mv)
8. މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮޒިޓަރީ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ (އެމް.އެސް.ޑީ)އިން.
3. LicensedDealingCompany.
2. އެމް.އެސް.ޑީގެ ވެބްސައިޓްއިން www.msd.com.mv((All be if 
documents have to notarized, unable
3. ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ޑީލިންގް ކުންފުނިތަކުން. toprovideoriginals.
 AlldocumentssubmittedneedtobeinEnglish 
ފޯމާއެކީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ އަސްލު ހުށަހެޅެން ނެތްކަމުގައިވާނަ އެތަކެތީގެ ފޮޓޯކޮޕީ އެޓެސްޓް
or Dhivehi. If the original document is ant
ކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
other language it need to be translated to
 ފުމާއެކީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ އަސްލު ހުންނަށްޖޭހޭނީ އިނގިރޭސި ބަހުން ނުވަތަ ދިވެހި Englishandnotarized.
ބަހުންނެވެ. މިނޫން ބަހަކުން ހުރިކަމުގައިވާނަމަ އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް އެޓެސްޓް
ކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
MaldivesSecuritiesDepositoryPvtLtd
3rdFloor,GadhamooBuilding, BoduthakurufaanuMagu,Male'
T:+9603306868,F:+9603305034
E:msd@mse.com.mv,W:www.msd.com.mv
Reg.No.:C-85/2008